



PANDEMIC

OCOH

Our Community. Our Health.




Twi

Senea COVID-19 vaccines ye adwuma wo wo nipadua mu ma wo ho to wo




Eyi ye coronavirus, te se nea ema wo nya COVID-19 no.

Spike protein ye nneema nketenkete a ewo yaredom no ani a eboa ma no wura wo nkwammoaa mu.



Se yaree no wura wo nkwammoaa mu pe a, efi asee wo ne seso pii.



Se saa yaredom seso ahorow yi dɔɔso dodo a, wo nkwammoaa no ntumi nye adwuma senea ese ma woyare.


Eho na vaccine no ba mu!

Vaccine no ma wo nipadua mu ahodden a eko tia nyarewa no akwankyere wo senea ebeko atia mmoawa no ho. (Wo nipadua mu ahodden a eko tia nyarewa no ye wo ahobammɔ.)



Enti, se akyiri no wonya yaree mmoawa ankasa no a, wo nipadua no mu tumi a eko tia nyarewa no hu, na ewo wo ho ban.

Eyi boa si yaree denden aa ede wo ko ayaresabea anaase dee etumi ku wo ho ano kwan.



Vaccine no nko wo nkwammoaa no mu baabi a wo DNA wo – eno nti na vaccine no ntumi nsesa wo DNA wo okwan biara so no.

Den ne vaccine foforo no?

Wɔaye vaccine foforo (wɔsan frɛ no bivalent vaccine) senea ebeye a ebeboa abɔ wo ho ban afi COVID-19 yaree foforo aa apue no. **Mmere retwa mu no COVID-19 mmoawa no asesa bebre.** Mmoawa foforo yi te se Omicron abɔ nipa pii yaree.

Ko yen websaet ho na hwe se wobetumi afa CDC Bridge Access Program no so anya COVID-19 vaccine no a wontua hwee aa.

bit.ly/3QMEI8B



Yaree mmoawa no ankasa nni vaccine no mu, enti entumi mma wo COVID-19.